

Fautas, cauquilhas, mancas e remarcas divèrsas dins lo Diccionari Ortografic

Remarcas novèlas en roge

Mercé a Brunon Peyras, Sèrgi Gayral, Miquèu Joffre, Andrieu Bianchi (fòrça productiu per la còntra lectura), Sèrgi Granier, Felip Carbona, Veronica Terol, Jacme Taupiac, Idali Vera Grau (professor de catalan de l'uèlh particularament agusat), Joan Francés Rieux, Pèire Thouy, Geli Fossat, Reinat Toscano, Joan Renaud Delpla, Arvèi Quesnel, Gerard Loison, Guiu Matthieu, Benaset Sobeiran, Bernard Molin, Eric Fraj, Joana Maria Vazelle, Crestian Bonnet, Joan Claudi Rixte, Francés Courtray, de nos aver senhalat d'unas cauquilhas de la tièira çai sota o d'errors o de mancas o de precisions d'aportar. Donam pas qu'aquelas pertocant l'occitan. Las cauquilhas de francés del prefaci seràn corregidas dins una segonda edicion se ne vira : pòrtan pas prejudici a la lenga occitana, objècte essencial de l'obratge, e mai demanden d'èsser corregidas evidentament.

Convidi donc los legeires a me senhalar tota autra anomalia o manca (notadament de mots de son parlar lengadocien que serián absents de tot diccionari) : fan lo travalh de relectura per d'uèlhs diferents de l'autor, causa qu'es totjorn impossible d'avèr professionalament per l'edicion occitana. L'autor es encara e totjorn son quite corrector, e sus una quantitat parièra de tèxte finís que vei plus res ... lassitge e subretot conflítge fasent son òbra destruktitz.

Mercé als que me mandèron un messatge calorós de sosten e qu'an d'a fons comprès l'espandi, lo sens e l'utilitat de mon travalh. Al mens, sabi qu'ai pas travalhat per res, e mai m'arribe de còps de regretar de m'estre mandada dins aqueste travalh.

Al contra, mas qual se'n estonarà en mitan occitanista, **convidi los « inspectors dels travalhs acabats »** que m'escriguèron per me dire "tot çò qu'auriá degut faire en mai (l'etimologia, ren qu'aquò !!) e escriure e melhorar e marcar e indicar e preveire e soslinhar e remandar e enquadrar e adornar e rebrodar e ciselar e qué te sabi...", **mas qu'an jamai pres la pena d'escriure lo mendre lexic (parli pas manco de diccionari)... de s'i ataular lèu lèu.** Aital podràn aplicar a son travalh totas las bonas idèas, recomandacions e injoncions de tota mena que mancan pas de faire costumièrament als ... qu'agachan banhar la camisa (e pas solament ieu, evidentament). E rendètz-vos dins 10 ans. Rapèli en mai a aqueles mossurs **qu'an curiosament jamai espepiçsar los diccionaris dels autres** (d'Alibèrt als mai recents, ai pas jamai legit **la mendra linha** sus aquel sicut, e es de plàñher que m'auriá esparnhar de centenats d'oras de travalh), **qu'ai plus ni lo temps ni subretot lo nivèl per èstre son escolana, que se vei corregir sa còpia** amb lo gredon roge de "los que sabon melhor coma faire un diccionari mas que ne fan jamai ". Me mencionar gentament mancas, cauquilhas e fautas, òc, tant que volon : l'ai demandat, qu'es dins l'interès màger de la lenga. Per lo demai, se ne pòdon dispensar e que comencen per legir l'Introduccio : li esparnhà de me demandar de comptes sus la presentacion e m'esparnhà de perdre mon temps a li respondre. Quant a l'infame papièr de Joan Barcelo paregut sus lo site dau *Jornalet* (e clafit en mai d'errors gròssas de rasonament), lo laissi per los privats qu'es sa plaça melhora... Òm a l'auçada d'esperit qu'òm pòt...

Entamenèri aqueste trabalh de remesa a plat : coma l'escriguèri dins l'*Introduccion*, es inabotit, als autres de perseguir. Dobti pasmens que totes los que me tombèron sus l'esquina (e amb quines qualificatius !) fagan un jorn partida dels persegueires... Fòrts de la gola, fèbles del gredon... es la lei de natura.



Fa de temps qu'aviáu arrestat de mesurar estadisticament lo nombre d'intradas : lo nombre mai corrècte es puslèu 112 000 intradas per lo lengadocian. Precisi, que se trobèt de Gascons per repotegar encara contra l'abséncia del gascon (??!!), de qué vos desgostar definitivament de trabalhar per los Occitans. Lo nombre exacte cambia res a l'afar mas dona una idèa del potencial lexical de nòstra lenga, dins l'estat actual de las recèrcas inacabadas. Es evidentament superior a aquò, essent totes los obratges non analisats (sens parlar del lexic especializat tèma per tèma de còps inexistent sus lo papièr, l'avèm poscut verificar per la vinha o per las plantas). Lo nombre de 400 000 intradas, qu'ai agut legit, relèva del fantasma diglossic, coma s'era besonh de subrexagerar la riquesa de la lenga per provar qu'es respectabla : *cabra*, *chabra*, e *craba* fan pas qu'una soleta intrada e pas tres, e çò parièr per totes las variantas d'una intrada de basa (de còps un desenat). E mai se de paraulas son específicas a cada dialècte (donc non registradas aici), se multiplica pas artificialament lo nombre de lexèmas en comptabilizant totes las variantas possiblas, per lo solet vertitge « del nombre gròs ». Totes dialèctes confonduts, se'n chautam de saber se la lenga occitana ten 120 000 o 150 000 intradas **realament differentas**. Avèm pas besonh d'aquò per saupre qu'es una lenga rica e respectabla, n'aguèsse que 80 000.



INTRODUCCION

- p 24 liste des mots tirés de André Lagarde : airecèl (et non airacèl)
(mas l'intrada dins lo còrs dau diccionari es corrècta)
- p 105 (darrièra colomna drecha pertocant lo catalan) : nul, nul_la (manca lo ponch)
- p 105 (colomna espanhòl) : Batracios
- p 107 (colomna catalan) : el_lipse (manca lo ponch) (l non molhada)
- p 107 (colomna catalan) : el_lipsi (manca lo ponch) (l non molhada)
- p 107 (colomna catalan) : al_logen, al_lògena (manca lo ponch) (l non molhada)
- p 111 un correspondent catalan me senhala que la forma « losange » es emplegada solament en eraldica. En matematicas, lo catalan usa de « el rombe ».
- p 114 **porronar** (beure al porron) e non *bèure
garolha (sentina) *nf*/ **garrolha 1** (contèsta) *nf*
- p 114 De signes tipografics del tèxte primitiu an sautat al cambiament de logicial entre lo mieu e lo de l'editor. Lo signe ≠ auriá degut èstre remplaçat per vs. Cal donc legir a las tres darrières linhas del paragrapf : **tanpauc** (vs **tanben**), **tan lèu** (vs **tan tard**), **tan plan** (vs **tan mal**). Mas son corrèctament presentats dins lo còrs del diccionari.
- p 120 **puèges** (e non *pueges)

p 123	<u>Castèlnòu</u> d'Arri (!)
p 126	(nòta per lo catalan) : armil_lar (manca lo ponch) (l non molhada)
p 130	(bas de pagina) : Ribas Altas
p 134	son de cases extréms (e non extrèmes)
p 139	consí (manca l'accent sus la i)
p 145	avançaire (homme de progrès) (manca la r)
p 149	desengarrancir, des + engarrancir, ..., desagarransir , etc (2 r pertot)
p 152	esturrassar , var. <i>estarrussar</i> (2 r evidentament !)
p 153	suprimir la linha genèsta , genestière , sens rason d'èsser
p 154	limac ,, limauquejar, limaucós
p 153	suprimir la linha laüt , laütièr , sens rason d'èsser
p 155	mud , (Corregir tanben <u>mud</u> en mut)
p 155	palhassonaire, meule de paille (de tot biais, traduccion faussa)
p 156	l'intrada de corregir es pas a past mas a pasta Modificar tanben la traduccio qu'a pas de sens : « mettre le verre dans les creusets », o « terme de verrier, mettre la matière dans les creusets » mas pas « la matière du verre... »
p 156	l'intrada de corregir es pas a pel mas a pèl
p 157	suprimir la linha plec , sens rason d'èsser
p 157	podar , ..., podilhas (e non <u>poder</u>)
p 158	l'intrada de corregir es pas a repel mas a repelar
p 158	l'intrada de corregir es pas a rogolar mas a rigolar
p 158	l'intrada de corregir es pas a sape mas a sapar
p 158	Rigolisti (s final d'Alibèrt indegit mas a remandar tanben a regolisti)
p 158	sapiensa, sapiéncia (puslèu que sapiença)
p 158	l'intrada de corregir es pas a sesilha mas a sèire
p 158	suprimir la linha soldar , sòlda , sens rason d'èsser
p 159	l'intrada de corregir es pas a tarlanguejar mas a tarranquejar
p 159	mai precisament tres decas de corregir a tèrra : terraire ~ terrador ~ terrajada , ... ~ terrejada , transport de terres terres neuves transportées
p 160	terra,, terrejada , terre transportée terres neuves transportées
p 160	volacan ,, vòlacau (accent oblidat sus <i>o</i>)
p 160	volp nm volp nf (veire remarca çai-sota p 1140)

CÒRS DEL DICCIIONNARI

Remarcas generalas

Toponims : devon èstre totes revisats.

Atencion ! Ai ben notat Argèria a l'intrada concernida, mas sovent oblidat l'accent per la localizacion d'una vila. Cal sistematicament corregir en Argèria.

Toponims japoneses

En seguida d'una remarca judiciosa de Reinat Toscano sus los noms japoneses, cal reveire aquesta part del lexic per doas rasons :

- foguèri incoerenta dins l'adaptacion (entre lo començament del diccionari e sa fin, s'escolèt 6 annadas, e coma èra pas la prioritat...)
- de signes diacritics an cambiat entre mon logicial e lo de l'editor. Aviáu esrich Tōkiō (me calant sus Robèrt Tōkyō), que venguèt Tōkiō dins l'edicion finala. Me ne siáu pas apercebuda a la relectura.

La tendéncia ara es d'escriure amb los accents de la lenga d'origina e mai existiscan pas dins la lenga de traduccion (aicí es encara mai complicat que s'agís d'adaptacion en alfabet latin !). L'escritura Tōkyō (engimbrada per los Angleses, e sembla que retipe la prononciacion japonesa) dona pas la prononciacion per un Occitan : laissar una o dubèrta en posicion tonica finala es donar un marrit plec, que nos vau ja totes los *velò, *autò, *eurò, etc. ...

Cal evidentament armonizar : *Tòkio, Kiòto, coma **judo*** (e non ***judò**)

La question se pauza de servar o pas la y : *Tòkio /Tòkyo* ?

Noms acabats en –scòpia

Apondre l'accent mancant a :

Espectroscòpia (p 566), **estroboscòpia** (585), **macroscòpia** (apondre p 750), **microscòpia** (p 787)

- | | |
|---|--|
| p 142 | mila dos cents (mai corrèctament esrich a l'intrada mila p 789) |
| p 164 | NB1 : nom <u>geografic</u> de basa (e non * <u>geografica</u>) |
| p 165 | abadiá de Cadonh (e non * Cadoin, precision de Crestian Bonet) |
| p 165 | abadiá de Mercoire (<u>Losera</u>) (e non * <u>Losèra</u>) |
| p 165 | abadiá de Fontfreda (es l'apelacion locala, melhora que Fontfreja)
Se pòt presentar tanben : |
| | abadiá de Fontfreja <i>n pr f</i> (forma locala Fontfreda) |
| | per un nivèu superior de normalizacion. Coma Forcalquièr (forma locala Forcauquier). |
| p 170 | abrondar <i>v</i> (levar <i>s'</i> . ai seguit Alibèrt sens verificar dins Mistral) |
| p 171 | ac 2 pron (levar <i>rel</i>) |
| p 176 | Açores <i>n pr m pl</i> (e non <i>fpl</i>)
D'unes me fan remarcar qu'es masculin en portugués (lo sol diccionari qu'ai pas !). Trobèri res dins mon diccionari de catalan ni sus Internet, lo d'italian me dona Azzorre e es feminin en francés coma en espanhòl (que seguís benlèu lo francés)... Evidentament, cal seguir la lenga d'origina e donar lo genre masculin. |
| p 187 | àgio nm (e non * agiòt !!) (< italian aggio, agio/àgio dins totas las lengas romanicas) |
| p 187 | agonia (e non agonía, accent superflú sus la i !) |
| p 191 | lever Aïcian, a (usar de Haitian corrèctament mencionat p 683) |
| p 193 | lever Aïtí (usar de Haití corrèctament mencionat p 683)
Usatge comun a totas las lengas romanicas. Ai degut pescar las formas aïcian dins un tèxte occitan contemporanèu. |
| p 194 e 199 Alacant e Alicant | Presentacion incomplèta que formas desseparadas : Alicant es la forma espanhòla, Alacant la forma catalana, de regropar.
Alacant (< cat.) ~ Alicant (< esp.) <i>n pr</i> |

- alacant ~ alicant** (vin) *nm*
 Los practicants de la religion de la distanciacion al francés causiràn segurament **Alacant...**
- p 197** **alcolisar v*, veire **alcoolizar** (**manca una O**)
- p 197** **Alcoran ~ Coran** *nm*
- p 204** **alcoranic ~ coranic, -a adj**
ambe prep, veire **amb** (e non *adv !*)
- p 210** **andbòl** (< all.) e non (< angl.)
 Seguissèm lei Catalans que fan acabar parierament **fotbòl** e **andbòl**, maugrat una origina diferente. L'autra solucion es **fotbòl** e **andbal** per seguir al mai prèp la prononciacion d'origina.
- p 212** **Aniana** (sab.) ~ **Anhana** (pop.) ~ **Nhana** (localament) *n pr*
 Donèri solament la forma sabenta **Aniana** (veire **Sanch Inian**, pb identic, p 1010)
 villa de Aniana (1036, 1160), Anhana (1526), Aniane (1550), Agnane (1626), Aniane (1740)
 De reveire se fau remontar a la formacion sabenta ò pas ??
 apondre :
- animalum** *nm sing*
 Ne parli en prefaci, l'oblidèri dins la tièra...
- p 213** **annada-lutz** *nf* (e non **annada-lum** !!!)
 « Lum » es la lutz artificiala.
- p 214** **antifrasí**
- p 221** apondre après **apreciatiu** :
- apreendre** *v*
- p 227** **apreension** *nf*
- p 231** **argerian** (d'Argèria)
- apondre après **arregassar**:
- arregdesir** *v*
arregdiment *nm*
arregdir *v*
 (coma indicar en remandament a *arredesir*)
 - corregir : *arreddir v*, veire **arregdir**
- p 235** **intrada ase**
 apondre : **l'ase fota !**
 corregir :
l'ase te fota ! (subjontiu evidentament)
l'ase vos fota !
- p 239** apondre :
- p 245** **astèla 2**, veire **estèla 2**
- p 245** **àudio adj e nm**
 * *audiò*, fran., veire **àudio**
- p 245** **audiovisual**
 La forma « **àudio-visual** » es mai corrècta que « **audiovisual** », que qualifica una tecnica a l'encòp àudio e visuala. Al contra de “audionumeric, audiofrequéncia”.

- p 247 (intrada Aurenja) : **Rimbaud d'Aurenja (e non t)**
 p 247 **Aurès (Argèria)**
 p 247 **auricular, a adj e nm**
 p 249 **autom ~ automne nm (e non *auton)**
 En rason de l'etimologia (*automnus*), de la forma en occitan classic **autom** donada per Lévy e Raynouard, e lo fach que la consonnanta finala es prononciada en lengadocian (que confirma una *m* finala coma dins **trescalam**). Es Joan Penent que nos atencionèt au problème.
 Supausa donc la seria **automnal** (ja dins Raynouard), **automnada**, **automnar** ? O la seria **autonada**, **autonar**, essent que **rasim** dona tanben **rasinat, rasinet, rasinòla**, que **revolum** pòt donar tanben **revolunar** ?
 p 260 **balma** : **caunha del Mas d'Asil** (localament...)
 Parlèri d'aqueste problema en prefaci : faudriá conéisser totas las apelacions localas de « grotte, aven, trou, gouffre, pas, défilé » per los toponims. Causa qu'ai evidentament pas poscut faire, qu'i seriáu encara ! I aguèsse de lexics de toponims region per region que l'auriáu fach ...
 p 261 **balsenar v, veire besalenar**
 p 263 completar l'informacion : **barat** (tròc ; engana) *nm* (veire **barrat**)
 p 264 apondre **barba-coa nf** (aparelh per coeson)
 p 267 **Barraban.** D'aprèp lei recèrcas d'A. Bianchi, l'escais vendriá de l'expression « barra en avant > barra avant» (en seguida d'una batèsta anciana). Fau donc escriure :
 barraban* 2 (de Sanch Èli d'Apchièr) *adj*, veire **barravant
 barravant (de Sanch Èli d'Apchièr) *adj* (dels dos genres)
 Barravant n pr (dels dos genres)
 p 267 completar l'informacion : **barat** (burrièra) *nm* (veire **barat**)
 p 268 **barrial** e derivats, veire **barrilh** e derivats
 p 268 **barrièl** e derivats, veire **barrilh** e derivats
 p 268 suprimir **barrutlage** (cauquilha per **barrutlatge**, plan mencionat dessota)
 p 269 (bas de page) **bas 2** (vestit...) (e non **bas 1**)
 p 277 **belsenar v, veire besalenar**
 p 278 **beniatís ? nm,**
 Cal remandar a **veniatis** (convocation (d'uissièr per exemple), del latin, equivalent de **vengatz**). Es Idali Vera Grau que levèt la lèbre. Trobèri la paraula encò de Pau Gayraud.
 Cal donc presentar :
 beniatís nm*, veire **veniatis
 p 295 **bogés** (de Bug, Gironda), **-esa adj, -eses, -esas**
 Bogés 1, -esa adj, -eses, -esas
 p 299 **Bonaparte n pr m** (gramatica oblidada)
 p 307/308 reflexion en seguida d'una remarca mandada per Idali Vera Grau sus l'interjeccion **bòta !** (= va !), qu'auriáu degut notar e remandar benlèu a **bota !**. Expression presenta dins d'autors del ròtol de Montpelhier (G. Thérond, A. Langlade), citats dins los lexics fr/òc e òc/fr de Joan Frederic Brun (<http://www.jfbrun.eu/lengadoc/lexfroc.htm>).
 Ai legit tot Langlade mas la forma « varianta de bota ! » m'aviá escapada

totalament e l'ai donc pas dintrada al diccionari. Lo problema es en fach mai complèxe que, se Langlade emplega l'interjeccion **bòta !** (*Bota, n'en veiràs belèu mai qu'en naut/De poulits mourrets que te faran gaud*), d'un autre latz emplega tanben lo verb botar non alternant (*Misteri que lou passat bouta/Sus las pesadas dau sabent*). Cresíau pasmens que **bota !** èra l'imperatiu de **botar** (mettre, placer, pousser, lancer), qu'auriá donc tanben una autra forma non alternanta **botar/bòti** dins d'unes parlars, forma qu'oblidèri de dintrar e de remandar.

Mai per Langlade, podèm donc pas plus analisar l'interjeccion coma l'imperatiu del verb botar. Confirmacion de la dobla forma per lo meteis parlar dins lo lexic de JF Brun que restituís un « **botafuòc** » (e non **bòtafuòc**) e del provèrbi « *"A fauta de savi botan fòl en cadièira"* (e non *bòtan fòl*). Doas questions se pausan donc :

- es que las interjeccions **bota !** e **bòta !** an exactament lo meteis sens coma simplas variantas ? Sola una analisi completa de tèxtes o podriá dire.
- es que **bòta !** seriá pas l'imperatiu de l'autre verb **botar/bòti**, "metre de bòtas" al sens primièr, mas eventualament al figurat e al sens popular (coma en francés, "ça me botte"), "agradar, plaire, convenir", sens qu'es pas consignat dins los diccionaris occitans ? De desembolhar...

p 312

brànquias *nf pl*

p 322

budget (e tampada e non è, cf. Mistral. Origina anglesa per lo francés « bouquette », diminutiu de « bouge »)

p 322

budgetari, budgetària *adj* (a finala oblidada a la forma feminina)

p 322

***Buc/Bug** ? (Gasconha, Gironda, 33) *n p rm*

Un legeire gascon particularament ironic s'enfuronèt sus son blòg sus lo fach qu'oblidèri de mencionar « **País de Bug** » (ai mes ***Buc** solet que s'emplega pas, crime grand de tot segur que s'amerita una bastonada). Farai pasmens remarcar que lexicograficament parlant la presentacion es tras que corriècta. Lo lèma es pas brica un exemple d'usatge a l'identic... De completar donc per d'exemples de l'usatge d'aqueste toponim masculin :

Bug (Gasconha, Gironda, 33) *n p rm* (> **bogés**)

Captalat de Bug *n pr m*

País de Bug *n pr m*

La Tèsta de Bug ~ La Tèsta *n pr f*

en mai d'autras comunas **Lo Pòrge de Bug**, **La Mota de Bug**, que justifica que mai ma presentacion, o per far sabentàs, la lemmatizacion sus **Bug** (que pòt èsser represa en exemples a **País** e **Captalat** evidentament).

Ortograficament parlant, demòra encara ***Buc** o **Bug** ? Me calèri simplament sus Mistral que dona **Buc** mas pas lo gentilici associat **Bogés** (mas dona « Les Boiens » qu'auriá degut m>alertar). E trobèri ren dins Palay. La forma ***Buc** es donc erronèa e cal escriure **Bug**. **Cada dialècte occitan aguèsse fach son travalh de publicar un diccionari toponimic de totas sas comunas (a condicion ja que s'endevenon entre eles per causir l'ortografia !) que los autors de diccionaris mai generals aurián los espleches necites per travalhar.** Mas "bramar e pas susar" es la devisa preferida dels Occitans

repotegaires, totes diplomats IDTA (Inspector Dels Trabalhs Acabats). Donc mercé de me mencionar d'autras errors possiblas, que pòdi pas pèdre ma vida en anant tafurar de meses entiers dins la toponimia de cada dialècte (a cadun de susar un pauc). A condicion d'o faire d'un biais constructiu e non pas rabiós, coma s'aviáu escortegat per mesprètz volontari lo gascon, l'auvernhat, lo lemosin, etc., pasmens totes representats a egalitat dins aqueste diccionari « de lengadocian », çò qu'es **una primièra**. Coma son representats tanben los toponims franceses segon la tria estatistica explicada dins l'introduccion. Basta que cada diccionari de cada dialècte pratique la meteissa dubertura geografica : fins ara l'ai pas constatada. Mas nòstre legeira (e non legeira, va solet, totes los que m'escagasseron son d'òmes) ironizèt tanben sus la preséncia de Palaiseau... Espèri amb impaciéncia SON diccionari de gascon que serà forçadament perfièch.

p 326 **Cabília (Argèria)**

p 333 **caladon** *nm* (e non **calador*, farta d'Alibèrt que mencioni dins la tièra mas qu'oblidèri de corregir dins lo còrs del diccionari)

p 346 **capairon (> encapaironar)** (e non *encapeironar*)

p 357 apondere una * a *carri* 2 (las doas *r* son injustificadas, l'etimon malabar es *caril/cari*):

carri* 2 (mesclum d'espècias) *nm*, veire **cari

apondere **cari** ~ **curry** *nm* p 354 (**curry** es la forma anglesa manlevada a l'identica per las autres lengas romanicas. I a tanben la possibilitat d'una mièja adaptacion **curri**)

(veire meteis problema çai-sota P 650 per **gaspacho**)

p 366 **caulet-bròca/caulet-bròcol ??**

En seguida d'escambis amb Adrieu Bianchi, me demandi se la bona forma seriá pas puslèu **caulet-bròcol**. Ai seguit Mistral que dona « **caulet-broco** », donc **caulet-bròca** en grafia classica, coma o donan tanben los autres diccionaris occitans.

Mas dins sa grafia Mistral a pas sachut gerir las finalas en -o, -ol non tonicas.

Dona per exemple « casco, cigarro », luòga de « cascou, cigarrou »

Essent l'etimologia italiana (< **broccoli**, pousses de chou) e las formas adaptadas dins las autres lengas romanicas (**brécol** en espanhòu, **bròquil** en catalan), la forma **caulet-bròcol** me sembla benlèu melhora.

p 369 **cel** (accion de tenir secrèt) *nm*

p 375 apondere

chaman *nm*

chamanic, a *adj*

chamanisme *nm*

p 379 **chilen, a** (levar la c)

Chilenc, a es la formacion populara sus lo modèl de *avinhonenc, montpelhierenc, estatsunidenc*, mas me demandi ben perqué escrigueri aquò. (l'ai degut legir dins un article). Que totas las lengas romanicas emplegan chilen, chilena (E chileno, na ; I cileno, na ; C xilen, a). Se cal donc alinhar. Solet lo francés emplega *chilian*, evidentament représ per F. Mistral.

p 379 **chimar 1 (beure)**

- p 382 cibornièr /sibornièr ?? *nm* (i a las doas intradas...De reveire)
 p 383 cimitarra o simitarra ?? *nm*
 p 385 *cirar ~ *eicirar
 Arvèi Quesnel nos escriguèt per nos dire que l'etimologia justifica la forma **sirar ~ eissirar**. Lo FEW indica <*sidus, sideris*>.
 Seguiguèri Alibèrt sens solament me pausar la question (las esitacions c/ss son legion e segurament pas encara totas regladas). Cal donc rectificar :
- p 385**
cira 1 (substància animala o vegetala) *nf* e derivats, veire **cera** e derivats
cira 2* (nèu soslevada) *nf*, veire **sira
cirada ~ *eicirada nf*, veire **sirada ~ eissirada
cirar 1 (passar de cera) *v*, veire **cerar**
cirar 2 ~ *eicirar v*, veire **sirar ~ eissirar
- p 1034**
 levar **sirar v*, veire **cirar**. Lo remplaçar per :
sirar ~ eissirar v
sirada ~ eissirada nf
Leis alibertolatras bramaràn... Que bramen...
- p 385** circ de Nòvacèla
p 387 clamador nm (e non *nf*, evidentament)
p 390 CLO e non CLÒ
p 392 Cnòssos (Creta) (e non **Crèta*)
p 392 coala ~ koala (e non **coalà*)
 Totas las lengas romanicas usan de coala (coma panda) : m'escapèt, sabi pas perqué... La soleta diferéncia es l'adaptacion o pas de la k iniciala
coarro, coarra n (feminin trobat encò de F. Delèris)
Colòmbia n pr f(e non Colómbia...)
 Aquesta intrada donèt de prusiments a Eric Fraj perque « lo pòble ditz Colombia » e donc s'i reconeis pas e donc es un mesprètz del pòble de se pas calar sus çò que ditz (resumissi a la lèsta). Rasona sus una cauquilha, mas auriá agut lo meteis prusiment amb lo bona accentuacion. Sus qué se basa per militar per *Colombia*? Sus lo fach que « lo pòble » se cala sus la prononciacion francesa coma per tot lo lexic recent (**climat, *lo *glucòse, *un *agendà, *un *begonià, *la *catòda.*) e donc *Colombia...* Disi pas que me soi pas enganada en d'endreches (la pròba, aqueste fichièr que mòstra plan que soi pas irremediablement tancada ni sus mas cauquilhas ni sus mas errors eventualas, tant se ne manca), mas es que la santificacion de « çò que ditz lo pòble », quitament los francismes lexicals e fonologics, es un « rasonament » d'opausar a la forma *Colòmbia...* emplegada en catalan ? Lo pòble tanben se pòt enganar per dire las paraulas recentas, per pèrda acumulada de sa lenga, e mai aguèsse servar la bona fonologia per las paraulas eiretadas. Per las novèlas paraulas, son de figas d'un autre panièr. Mas dire aquò seriá « mespresar lo pòble » que, per esséncia, lo pòble sap tot e non saupriá s'enganar. Es que nos cal santificar « grefar » perque « lo pòble » a perduto *empeutar, ensertar* ?? Aquesta religion del pòble fins a sas errors de lenga mena a de marrits procèsses en « purisme popular » (populista ?) totalament

injustificats a l'encontra dels « academicians », novèlas fedas ronhosas designadas a la vindicta publica, que causas de tot çò que va pas dins nòstra lenga, que lo nivèl marridàs de sos locutors e de sos ensenhaires, secutats/perduts per la grafia « complicada » impausada per los academicians. Rasoni ieu a l'opausat absolut : tornar dire al pòble que la vertadièra paraula **de sa lenga** es « *empeutar, enserir* » es lo mens que li devèm, e subretot **lo mens que devèm a nòstra lenga.** Es aquò respectar e lo pòble e la lenga. Esconde que la vertadièra paraula es *la begònia* (coma o ditz logicament tota la romanitat, e non **lo begonià* a la francesa coma o ditz « lo pòble ») es manténer lo pòble dins l'ignorància, donc lo mespresar. Las elucubrations de la mena « aqueles academicians te dison la lenga coma deuriá èstre e pas coma es », fa pietat de las veire escrichas sota la pluma d'occitanistas, que retipan donc mot per mot un Roumanille de 150 ans en rèire e sos eiretièrs separatistas contemporanèus. Es alarmant que l'occitanisme s'i adone parièrament. **Qu'es un presic per un nivèlament per lo bas, e pièger que tot, al nom del pseudorasonament de l'usatge e del respècte del pòble.** Ieu tanben soi d'a fons contra « la linguistica en cambra » qu'a sos practicants, l'ai clarament escrich dins mon prefaci, mas aicí se tracha pas brica d'aquò, e l'usatge es un argument per una lenga establa, enrasigada, **e mestrejada.** L'usatge francés en d'endreches es « *la meuf* » : es que cal remplaçar « *femme* » per « *meuf* » dins los corses de francés dins las escòlas d'aqueles endreches ? Los marrits rasonaires, que se pican de sociolinguistica a dos sòus e de parlar d'usatge, mesclan tot e son contrari, sota lo pretèxe de denonciar un complòt supausat contra la lenga del pòble... Prenon d'exemples vertadièrs d'aberracions lexicalas ensenhadas **per d'incompetents** per las atribuir « entre las linhas » als "linguistas academicians anti-pòble percaçaires acarnassits de francismes" : **lo procediment es mai que caricatural, es malonèste d'a fons.** Lo mens que se pòsca dire es qu'an pas las idèas claras, per pas dire qu'an las idèas trebolas essent que donan la man a las franjas mai dobtosas dels separatistas dialectals de tot bòrd, presicaires de « respècte absolut als francismes del pòble bòrd qu'es l'usatge e qu'es solament aquò que devèm registrar dins un diccionari». Mas perqué pretendre parlar occitan s'es per parlar francés ? Passem directament al francés, serà encara mai realista ! E. Fraj reïtèra son procés contra la forma « *ceremonia* » consignada dins mon diccionari, mentre que « *lo francofòn ditz « cérémonie » e le locutor eiretièr occitanofòn ditz espontaneament « ceremonia »* ». Argumentari per lo mens curiós que de rasonar de longa sus çò que ditz un francofòn (lo francés es una lenga romanica totalament a despart e es ela que nos escarniguèt). Argumentari per lo mens curiós que de pausar per principi un còp per totes, que tota paraula dicha (e subretot los neologismes, *Colòmbia* a respècte de la lenga eiretada, fonciona coma un neologisme...) per « *le locutor eiretièr occitanofòn* » seriá paraula d'evangèli forçadament conforma a la fonologia de l'occitan. « *Lo locutor eiretièr occitanofòn* » dins aquesta escasença parla « *espontaneament francés* », de tot segur. E. Fraj pretend que m'acòrdi amb l'Alibèrt... Ai pron criticat Alibèrt dins mantunes domenis per me sentir totalament liura de dire a contràrio que seguir Alibèrt sus d'unes ponches es

pas s'aligar amb lo diable çaquejà. Mas rasona ben curiosament que s'atròba que la forma **ceremònì** (donc **ceremònìa** en grafia classica) es ja dins lo diccionari de F. Mistral (que vesedoirament possedís pas), afrós academician mespresaire del pòble, coma cadun o sap. D'intervencions d'aquesta mena se deurián d'estre reservadas en comitat restrench de linguistas, pas mandadas urbi et orbi. **I a una inconsciéncia totala e una granda irresponsabilitat de las formular publicament**, que fa que trebolar los usatgièrs, cadun s'estimant lo drech de demandar de comptes als linguistas e donc d'apondre sa jaça d'acusacions. Mentre que **lo solet drech es de demandar de comptes als locutors qu'an la canha absoluta d'aprene, d'escriure, de parlar, de legir d'autors e d'ensenhar corrièctament** ! Aquí òc, se pòt e se deu faire urbi et orbi, qu'es **la sola e unenca rason de l'escantiment de la lenga : la canha**. Un J. P. Cavailhé apostròfa de son costat « *la vanitat pedantesca d'apoticaris* » (sic) e « *la grafia colhonament istorica e etimologica* » (resic) e excomunica donc las grafias « *ametla, setmana* » que faudriá simplificar... Li avèm respondut qu'èra d'a fons madur per dintrar au *Couleitieu Prouvènço* (o prestar la man au « Felibre d'Auvergno » que se manja de l'occitan 24 oras sus 24, paura occupacion obsessionala). Tot li rapelant que levar la *t* dins *ametla, setmana, espal-la*, etc., destrusiriá complètement la fonologia del lengadocian eiretat « del pòble » que fa l'assimilacion consonantica, dobla donc la segonda consonanta [amel-la, sem-mana, espal-la, e tanben cab-bord, etc.] e pronóncia diferentament « una an-nada » e « es anada ». Despuèi, m'insolenta sus *Lo Jornalet...* Li laissam aqueste plaser, mas seriá mai eficaç a produrre enfin quauquaren.

p 411

sota l'intrada conselh :

CLO e non CLÒ

p 412

Constantina (Argèria)

p 418

copèc nm () ~ (e non *copec)

p 418

coranic ~ alcoranic, -a adj

p 420

correligionari (2 r, coma dins totei lei lengas romanicas levat lo francés)

p 429

Crèche nm*, veire **cretge (e non crètge)

p 433

Cromiria (...) (Argèria)

p 437

Admetre tanben la formacion sabenta **cumul nm, cumular v** (donc remetre en gras) e apondre **cumulatiu, iva adj**

Lo comol de la malonestetat, Practicar lo cumul dels mandats

Comolar un panièr (= combler, remplir), **Cumular los pòstes** (= cumuler)

p 438

curadonat (e non *curadorat*, cauquilha Alibèrt plan mencionada p 149)

p 438

curaestront (t final, cauquilha de Mistral qu'ai laissat passar)

p 439

apondre **curry** (< angl., mesclum d'espècias indianas) ~ **cari nm**

E laissar **curi** (e non lo modificar coma mencionar precedentament ; es lo metal « curium »!)

p 448

deïsme es mal plaçat alfabeticamente

p 449

Darius (l'ortografia **Dàrius** es redondenta, l'accent es pas faus mai inutil. En teoria au mens, que dins la practica m'avisi que leis usatgièrs capitán pas de legir)

p 456

desbigossejar v (e pas **desbigossassejar**...fa un pauc trop, error d'Alibèrt)

- p 459** **desquasernat, -ada adj** (e non *descasernat, qu'ai malastrosament laissat coma trobat dins Lévy), que s'aplica a un libre desfach en quasèrns (ensems de quatre fuèlhs) e donc a replaçar alfabeticament **pagina 475**
 Pasmens i a una lèbre suplementària que « casèrna », coma quasèrn, es tanben restacat a quatre etimologicament e deuriam escriure en tota logica « quasèrna, quasernament, desquasernar, etc.), levat que s'escriu *caserne* en catalan, *caserma* en italian (mai es *quartel* en espanhòu, que mòstra ben la racina quatre)... De cavar e eventualment de modificar... Donariá :
Desquasernat (destacat en parlant d'un libre)
 mai **casèrna, encasèrnament, descasernar** (percaçar, despossedir) ??
o tot alinhat sus QU
- p 461** **desconstruccion** e derivats mal plaçats alfabeticament
- p 488** **disjontiu** (e non **disjonctiu**, novèla nòrma simplificada CLO, mas es pas una fauta)
- p 490** **disjontor** (e non **disjonctor**, novèla nòrma simplificada CLO)
- p 493/494** **doat ~ dogat ~ toat nm**
 Una melhora presentacion deis omografs :
dòrs 1 (esquina) *nm*
dòrs 2 prep, veire **devèrs**
- p 496** **dròlle** : apondre tanben *adj*
- p 496** **dromadari ~ dromedari nm** (en seguida d'una remarca de M. Joffre)
 L'etimon *dromedarius* implica dromedari (coma en catalan – dromedario en espanhòl e italian), mai Raynouard remanda *dromedari* e *dromodari* a **dromadari** (e dona tanben *dromade*). La solucion dobla sembla la mai logica. Dins una amira mai normativa encara, servar solament **dromedari** ? Per ara, es pas l'urgéncia.
- p 509** **emetedor, doira adj e nm**
aparelh emetedor-receptor nm
 Ai donat solament **emeire, eira**. Cal completar e seguir la règla generala adoptada per lo CLO : sufixe **aire/eire, aira/eira** per los noms d'agents, e sufixe **ador/edor, adoira/edoira** per las aisinas.
 Son destriats aital **legeire, legeira** (lo/la que legís) e **legidor optic** (la maquina)
- p 511** **empaliar v** (pres a E. Levy). Es puslèu **empalliar**.
 ***empaliar** (garnir d'un palli) *v*, veire **empalliar**
- p 513** **empireu nm** (e non **empirèa nf*; seguiguèri F. Mistral e sas doas citacions... sens verificar)
- p 518** **encontra adv, prep e nm** (en seguida d'una remarca de M. Joffre)
a l'encontra loc adv
a l'encontra de loc prep
 Completar la gramatica e evidentament lever « veire **encontra** » que seguís e qu'a pas de sens.
encontre 1 (= rescontre) *nm*
encontre 2 (= contra, contrari), veire **encontra**
- p 534** **entimonar 1 (beure)**

- p 539 apondre : **epistème** *nf*
 p 540 Èra (divessa grèga) (e non *divèssa)
 p 540 èra **segondària** (e non *secondària)
 p 544 **Grand Èrg Occidental** (Argèria) *n pr m*
 Grand Èrg Oriental (Argèria) *n pr m*
 p 556 *escomuniar *v*, veire **excomunicar**
 p 556 apondre **escombrilhar** *v*
 p 561 L'ai mencionat p 559 a *escrombilhar v*, veire **escombrilhar**, mai pas dintrat
esfintèr nm (e non **esfinctèr*)
 Non es pas una fauta ... Es en seguida de la preconizacion de
 simplificacion del CLO de redusir lo grop consonantic *-nct* en *-nt*.
Parier que per disjointiu, disjointor çai-sus.
 En seguida d'aquesta decision del CLO, foguèri menada a rectificar mon
 manescrich. Malaürosament, la tòca « recèrca » laissèt vesedoirament passar
 d'ocurréncias : o constatèri mantun còp. Sabi pas s'aquesta mena de bògue
 existís totjorn dins las novèlas versions.
 p 563 **espadacin nm**
 espadassin nm*, fran., veire **espadacin
 remarca de Reinat Toscano, que ven de l'italian *spadaccino* transformat en
 Spadassin per Rabelais.
 p 566 **espectroscòpia**
 p 577 **Estats Units (> estatsunidenc, -a)**
 p 577 **estatsunidenc, -a** (e non *estatunidenc)
 En tota logica de la formacion dels derivats de compausats...
fèrre blanc > fèrreblanquièr, Aigas Mòrtas > aigasmortenc,
Estats Units > estatsunidenc
 p 575 **estadistic, -a** (esp. ; cat.) ~ **estatistic, -a** (it. ; fr. ; cors) *adj*
estadistica ~ estatistica nf
 E donc :
estadisticament ~ estatisticament *adv*
estadistician, -a ~ estatistician, -a n
 M'èri calada sus lo catalan. Un legeire (Ida Vera Grau) me fa remarcar qu'es
 un espanholisme. Donc puslèu **estatistica** coma formacion sabenta. Mas es
 pas un ponch important tant se ne manca, que las doas formas son possiblas, e
 que deguna descara la lenga.
 p 577 completar :
estar 1 (demorar) *v*
estar-suau nm
estatz suaus ! loc interj
estar 2 (persona celèbra, < angl.) *nf*
 p 577 **estatistic, -a** (it. ; fr. ; cors) ~ **estadistic, -a** (esp. ; cat.) *adj*
estatistica ~ estadistica nf
 p 581 **estòc 1** (espasa ; esplech) *nm*
estòc 2 (provisions, < angl.) *nm*
estocet (pichon estòc 1) *nm*
 p 583 **estramaç nm** (e non *estramàs)

- estramaçar** *v*
estramaçon *nm*
 Reinat Toscano me fa remarcar qu'essent l'etimologia (ven de *maça*) e en conformitat amb la forma italiana *stramazzare*, es evidentament una Ç e non SS. M'a totalament escapat. E ne deu demorar d'autrei... Vaquí una prova de mai **de tot lo trabalh qu'auriá degut èstre menat despuèi 60 ans al mens e que foguèt jamai fach**. Sèm davans de tombarèls de causas de reexaminar, totes d'un còp, e solet(a)s, dins l'impossibilitat congenitala dels Occitans de formar una còla per travalhar sus lo subjècte suaudament, e sens que **d'un es rauben lo trabalh dels autres** per se faire mossar.
- p 585** **estuèira** (nata de jonc) (e non mala)
 Mencioní l'error d'Alibèrt a la pagina 152 mas oblidèri de rectificar dins lo còrs del diccionari
- p 585** **estroboscòpia**
p 590 **excomunicacion**
excomunicaire
excomunicar
p 591 **expropriar** *v* (o ò), alternant coma apropiar evidentament !
p 596 **rectificar** : falòt 1, -a (plasent) *adj* e *n*
 falòt 2 (fanal), veire **faròt** 1
- p 598** **Fanjous/Fanjaus ??**
- p 603** **feldspat** *nm* (puslèu que **feldespat**)
- p 603** **filibusta, filibustièr, filibustejar** (puslèu que filibusta, filibustièr, donats per Mistral) – Catalan : filibuster - Italian : filibustiere
- p 605** **fenèstra** (> **enfenestrar, defenestrar**) (e non desfenestrar, corrèctament escrich a sa plaça alfabetica)
- p 605** **Fenolheda** *nf* (**segon F. Mistral qu'ai seguit sens verificar**)
 Un article de la Viquipèdia dona al contra Lo Fenolhedés, apondent que se ditz Lo Fenolledés en catalan. Mentre qu'un autre article redigit en catalan parla de La Fenolleda e mòstra lo president de la Region LR tenent un panèl « La Fenolheda ».
 De seguir...
- p 606** **fèrrament** *nm* (manca l'accent sus *e*)
p 608 en remarca a **festum** : l'autra **sufixacion possibla** (e non *suffixacion)
- p 618** **Florac** (Losera) (e non *Losèra)
- p 623** apondre : **forastier, a** *adj* e *n*, veire **forestièr**
- p 650** **gaspacho** : A. Bianchi me fa remarcar « e perqué pas gazpacho ? »
 Relèva dau problema largament evocat dins l'introduccion : per los noms estrangièrs, i a totjorn mantunas solucions. Siá lo manlèu a l'identic (**gazpacho**), siá l'adaptacion **gaspacho**. Benlèu escriure **gazpacho ~ gaspacho** *nm*. Solas las formas amb la *o* finala tonica son faussas.
- p 652** **gaug** 1 *nm o nf*
p 653 **Gavaudan** (Losera) (e non *Losèra)
 Es l'escasença d'evocar la dificultat d'apreciacion sus d'unes ponches. Coma estimar la forma « Losèra » que se legís d'en pertot (e que m'a influençada bòrd que l'ai emplegada tres còps dins lo diccionari) ? Una varianta modèrna

- de Losera (donc de notar *Losèra*, veire **Losera**) ? Mas se sap la pèrda sistematica de la *e* barrada encò dels novicis que dison **fèda* luòga de *feda*. O una forma influençada per lo francés de fòrabandir (donc de notar **Losèra*, veire **Losera**) ? Mistral dona lo dicton « Lausero, Misèro » çò que laissa supausar una *e* barrada dins *Losera*, bòrd que ne marca la dubertura dins *Misèra* (francisme per misèria)...o una cauquilha d'estampatge ?
- p 654** es **guèiser** (e non **gèiser*) (cf. etimologia islandesa, e forma italiana tanben)
- p 659** **ginkgo nm** ?
Lo genre masculin pausa problema. Coma totes los noms d'arbres, es feminin : *Ginkgo biloba* (e pas *bilobus*). La logica voudriá de ne faire un feminin (coma la Mèlia, la Sofòra, la Mimòsa). Mas un feminin acabat en **-o** en occitan (que siá pas una abreviacion d'un nom feminin del tipe mòto, auto)? Es tanben masculin en catalan, levat cauquilha de mon diccionari. Seríá donc una excepcion botanica ?
- p 666** **Gòrgas de Chans (grafia d'origina, e non de *Cian, grafia italianizanta, R. Matalòt)**
- p 671** **Grand Cabília (Argèria)**
- p 673** **gratis**
a gratis (e non gràtis)
Es **pas una fauta**, mai l'accent sus la *a* es superflú (o redondent), coma per Anacarsis. L'accent tonic foguèsse sus la *i* finala que seriá « **gratís** ». Coma i es pas, es que pòrta sus la sillaba anteriora, mas modifica pas la prononciacion de la letra *a* (tant coma la *i*, dins Giptis) : l'accent es donc inutil. Al còntra d'una *e* (donc Vènus, pèlvis), d'una *o* (done Pròtis) que se duèrbon.
- Aprofièchi per far remarcar qu'es una part dau lexic qu'es dificil per los usatgièrs que, a la vista d'una *s* finala, an tendéncia a considerar que l'accent tonic es forçadament sus la darrièra sillaba (coma per curiós, francés, duradís, levadís). Mas pas per los noms latins...
Hoggar (Argèria)
- p 685** **idrocèle nf** (e non **idrocèla*)
completar :
- p 686** **ieu pron pers e nm** (en psicanalisi)
- p 687** **immalsida** ? : essent lo sens (« dans tout l'éclat de sa beauté », donat per l'autor L. Rouquier), me venguèt subte l'idèa qu'es benlèu la restitucion fonetica de « **immarcida** » (lo contrari de **marcit, ida**, flétrie, fanée). Podèm donc supausat l'intrada **immarcit, -ida adj**, formacion en tota logica coma **mobil/immobil, modèst/immodèst**, e donc **marcit/immarcit**.
- p 689** **impòst nm, -stes** (coma ai fach en principi d'en pertot, melhor que solament **-tes**)
- p 695** apondre : **influenciable, -bla adj**
- p 699** **intercomunal, a**
intercomunalitat
Formacion sabenta amb dobla m erronèa : lei lengas romanicas an la seria **comuna, comunal, intercomunal, intercomunalitat**.
- p 703** **ipallatge nf** (2 *l* e *nf* : copièri Mistral sens verificar)
- p 704** **iris nm** (e non **irís*, m'a escapat - alinhar coma sus lo nom de la divessa

Iris)

- p 705 corregir *iskatòla en **ikastòla** e lo reportar P 686. Las doas ortografias existisson sus Internet, mas la forma erronèa es solament emplegada per de gens d'en defòra (premsa francesa notadament). Los sites oficials emplegan **ikastòla**...
- p 718 **Kromiria** (Argèria)
- p 719 **labellizacion** *nf*
- labellizar** *v*
- p 724 **lanhant** (una sola n basta !)
- p 732 **Leonci** (e non ç !)
- p 733 afinar la presentacion :
- lesir 1** (far de tòrt) *v*
- lesir 2** (faire lutz) *v*, veire **lusir**
- p 738 Idali Vera Grau fai remarcar la curiosa causida d' Alibèrt de donar **lillac** amb doas l, essent que l'etimologia araba es *lilak*. Vertat, en mai que lo francés, l'españòl e lo catalan ne tenon qu'una. Mas en italiano ten doas l.
De notar qu'en lengadocian avèm las formas foneticas [linla], [linladiè] que plaidejan donc per una dobla l (**lillac**, **lilladièr**).
Apondre las variantas fonologicas :
*linlac, *linladièr *nm*, veire **lillac**, **lilladièr**
Benlèu qu'una nòrma mai complida seriá *lillac*, *lilladièr*, veire **lilac**, **liladièr** ?
- p 744 **Lombès** (e non Lombés (Mistral), d'aprèp J. Taupiac)
E mai **Lombès** segon P. Thouy (Repertòri toponimic de Miègjorn-Pirenèus)
Mistral destria Lombers (Tarn) de Lombés (Gers).
- p 745 apondre **lotejament** *nm*
- lotejaire**, -aire *n*
- p 747 **lusèrna** (> **enlusèrnar**) (e non **enlusèrnar** !), mas corrèctament escrich a l'intrada concernida
- p 747 ***luscambra** *nf*, veire **lutzcambra**
***luscramba** *nf*, veire **lutzcramba**
- p 748 **lutzcramba** ~ **lutzcambra** *nf*
lutz-en-cambra/cramba nf, veire **lutzcramba** ~ **lutzcambra**
- p 749 **macarron** (pastisson a las amètolas)
- p 760 intrada **man** : **de la man d'aiçà** (cedilha oblidada)
- p 761 **manganèla** *nf*, veire **menganèla**
- p 763 **manja-peis-crus** (e non **crús**, inutil)
- p 767 completar : **marcian**, a *adj* e *n*
- p 769 **Màrius**
- Mas incoeréncias entre *Dàrius*, *Màrius* mas *Caius* an permés a Joan Barcelo de faire la fina boca sus mon diccionari (a pas jamai escrich la mendra linha de critica sus totes los autres diccionaris d'occitan pasmens plens de fautas e pas jamai escrich, aquò va solet, lo mendre lexiconet) e de me desquilar amb un delici non dissimulat dins un article mai que bas sus *Lo Jornalet...* Tot inventant d'un autre latz de fautas que ne son pas : es dire sa compéténcia, e la franquetat del personatge que, luòga de me mandar dirèctament a ieu, coma o fan totes los legeires onèstes mencionats aici, escriguèt en doça son article en pretendent en mai « *èstre lo solet coratjós d'aver criticat mon diccionari* » (sic !). Òm a lo

coratge qu'òm pòt, e en l'escasença lo dels carabinièrs sempre tardiers, que citi aici 22 personas que me faguèron de remarcas pertinentas mas gentas (siá dos ans avans l'article del « coratjós automedalhat » !).

Segon Domergue Sumien : « *lei règlas d'accentuacion de formas demandan de notar Caius e non Càius** ». Levat que dins lo compte-rendut dei preconizacions dau CLO... es escrich exactament lo contrari, e a dos endrechs del tèxte !

p 24

« Òm pòt acceptar rasonablament una simplificacion sens cap de trèma. L'usatge sufis per conéisser la pronóncia sens esitacion:

- *iu* → [iw]: *viure, actiu, liura*
- *iu* → [jy]: *Dàrius, Màrius, Sírius*

P 70

Latinismes en *-us*

Dins los mots latins, la finala *-us* es atòna : (...) *Màrius* ['marjys], *Dàrius* ['darjys], (...)

Essent membre del CLO, faguèri donc qu'aplicar çò qu'aviáu legit (mas en oblidant l'accent a Càius). De mai, en italian s'escriu *Màrio*, *Càio* e Bernat Molin indica *Màriüs* dins son diccionari.

Accent o pas, cadun veirà efectivament l'orror absoluta de mon travalh de lexicografa metent en grèu dangièr la lenga occitana, per lo mens autant que las formas descabestradas del site panoccitan.

Aqueste incident de trop (coma illustracion de pichòta mentalitat que s'exprimís d'en pertot sus *Lo Jornalet*), apondut a l'incident pudent envèrs Felip Carcassés, a mes definitivament fin a ma collaboracion al jornal, essent l'infantilisme dels legeires a l'agachon darrièr son clavièr (de creire qu'an qu'aquò de faire dins sa vida) que sa tòca màger es de desquilhar los opinants que son pas « de sa mata », quin que siegue lo subjècte abordat, o de congratular otratjosament sos amics opinants... Lo gra zèro de la reflexion e lo gra mens vint de l'onestetat intellectuala.

Aquesta remarca es pas brica fòra subjècte : **explica l'incapacitat congenitala de l'occitanisme a faire avans, e sa falhida tragica dins mantun domeni.** Son largament privilegiadas/preferidas/enauçadas en glòria **la canha per produrre d'obratges d'ensenhament e la ràbia gelosa dels que fan pas res** coma obratges mas s'emprèissen de desquilhar lo travalh dels autres (a l'atencion del camp d'en fàcia que se servís bassament de mos articles per desquilhar l'occitanisme, li rapèli que foguèt exactament parièr dins lo felibritge, ja al sègle 19, situacion desplorada per un Berluc-Perussis per exemple, e qu'es ailàs identic dins totes los grops umans !). Se cal donc pas estonar del descòr prigond ressentit per los que susan fàcia a tant de marrit esperit e que los fan sovent fugir e quitar tota collaboracion a la premsa occitana. M'es ja arribat amb *Aquò d'Aquí*, ara *Lo Jornalet*... La muòla es pron cargada e refusa de contunhar.

p 776 completar :

me pron pers e nm (en psicanalisi)

p 776 apondre **medicaire** (paraula autentica que nos mencionèt Eric Fraj ; formada en tota logica sus lo verb **medicar**, mas absenta dels diccionaris ancians e que l'azard me faguèt pas trobar dins mas lecturas. D'aquí l'interès de l'intervencion dels legeires que pòrtan de testimoniatges

- familhals precioses...). Evidentament, ne cal donar son feminin **medicaira**.
- p 779** **mendelèvi** *nm*
p 779 **Menerbés** (Lengadòc, Eraur, 34) (e non Aude, 11 !!)
 Encara un grand sens de la geografia coma per lo País de Sault !
- p 780** **menta 2** (penis) *nf*
p 781 modificar : *mercand*, veire **mercant**
 Apondre : **mercant**, **-a** *adj e n*
- p 786** **miá** *adj f e pron poss f*, **miás** (apondre *f* oblidat). De remandar al feminin de mieu ? (Miquèl Joffre)
- p 787** **microscòpia**
- p 794** **Mitidja** (Argèria)
- p 795** *modiòu*, veire **modòl** (e non **modòu**)
- p 806** **mossec** *nm* (e non *mossèc) (< mossegar, mosseguí)
- p 807** **mossur** (títol comun) (una sola m)
- p 810** **Murèt/Murèth** (**è dobèrt !**)
- p 820** **Nírias**
- p 821** completar :
nigerian 1 ~ nigerin, -a (del Nigèr 2) *adj*
Nigerian ~ Nigerin, -a *n pr*
nigerian 2, -a (de la Nigèria) *adj*
Nigerian, -a *n pr*
 Lo francés (*nigérien/nigérian*) e lo catalan (*nigerí/nigerià*) destrián los dos gentilicis, mas pas l'italian (*nigeriano/nigeriano*). Mon diccionari d'españòl dona solament nigérien = *nigeriano*. D'aquí la solucion dobla que prepausi per **nigerian 1**.
- p 822** **Niçan/Nissan ?? d'Anseruna** (15 kms de Besièrs)
 L'ortografia logica seriá **Niçan** (< Aniciano) mas los archius donan **Nissan** tre...1099, per tornar puei a **Niçan** puei a **Nissa** 1643. Donc que causir ? Hamlin nota « *la forme Nissan dans le texte de 1099 reflète une transcription innovatrice* ». De notar qu'es prononciat localament **Níssan** (n finala non prononciada evidentament). Ai relevat la meteissa remontada de l'accent per **mígon** (e non **migon**) a costat de Montpelhièr (e prèp d'un pastre, fiu e rèirefiu de pastre, es dire).
- p 838** **Oran** (Argèria) *n pr*
p 843 **ostreïcola** *adj* (dels dos genres)
- p 847** **País de Saut** (Lengadòc, Aude, 11). Non pas (Rosselhon, 66) ni mai *Saułt evidentament ! O los dangièrs del copiat-colat trop lèu fach...Urosament, èra pas matractat a l'intrada **Saut** si que non sos abitants van finir per creire que li volí mal
- p 851** **palsemar** *v*, veire **besalenar**
p 851 precisar lo feminin :
palunari, ària *adj*
- p 852** **Panama** - Es accentuat en catalan (**Panamà**), en espanhòu (**Panamá**), mas pas en italian. Privilegiar benlèu **Panamà** que donèri a tòrt coma un francisme
- P 853** **pandèmia** *nf* (coma **acadèmia**, **epidèmia**, coma en catalan)

- p 854** Ai ben remandat *pantaïar* e *pantaissar* a **pantaisar**...qu'es oblidat.
Apondre : **pantaisar** *v*
- p 865** **patatin**, apondre :
e patatin e patatan *loc adv*
- p 874** transportar **pierlatin** a la bona plaça alfabetica p 893
- p 877** **pelvis nm*, fran., veire **pèlvis**
- pèlvis nm**
- p 879** **penis nm**
penis*, fran., veire **penis
(coma **clitòris**, **Anacarsis**, **sifilis**, **Tètis**, **Pròtis...**)
Al grat dels canviaments de vejaires dels membres del CLO, oblidèri d'unas rectificacions necitas.
- p 883** **perifrasi**
- p 888** **petarossin nm*, veire **petarocin**
e donc apondre a la bona plaça :
petarocin nm (veire explica çai-sota **p 992**)
- p 901** **plan pè ~ planpè ? nm** La question se paua en mai s'es un substantiu o s'existís solament en locucion adverbiala « **de plan pè ~ de planpè loc adv** » (me siáu benlèu enganada en donant *nm*...).
Non, existís ben en substantiu, compreni pas perqué ai marcat un doble que i a una citacion clara de P. Arena dins lo TDF mai una de Victor Gelu que Bernat Molin me mandèt :
« *Lei màlo ni leis aoutrei bagagi, quan lei voulè mounta din leis apartamen, si cargoun pa su lou couele ; noun : si saioun à la vapour din la grando viseto despui lou plan-pè jusquiei cantoun lei pu aou é lei pu foun dé l'ooubergeo.* »
- Cal donc simplament completar per la locucion qu'oblidèri :
- plan pè ~ planpè nm**
- plan pè ~ planpè (de/a -) loc adv**
- Mai pas **plan-pè** qu'es ni de la forma « nom + nom », ni de la forma « adv + nom ».
- p 902** apondre una esteleta a : **plantage nm*, veire **plantatge**
- p 914** **pontannada nf** (e non **pontanada* ; <*punta annata*, *annada començada*>)
- p 917** **pòrtafuèlh(s)** (e non **pòrtafuèlha*, evidentament !)
- p 918** **portulan ~ portolan nm**
- p 929** **promèti nm**
- p 933** **Puèg de Bu(r)garag** (e non *Bugarach*) (<*Burgaragio*>)
(enfin liberat de sos calugàs...)
- p 939** precisions en seguida d'escambis amb Francés Courtray :
quiasma (anatomia) *nm*
quiasme (retorica) *nm*
- p 941** **quorum nm** (e non **quòrum**). Non es pas una fauta que i a doas opciones possiblas per los noms latins en -um : **fòrum**, **quòrum**, **màgnum**, **maximum**, o **forum**, **quorum**, **magnum**, **maximum**. Après esitacion granda, lo CLO partiguèt sus **forum**, **maximum**, etc., coma l'ai mencionat d'en pertot (levat quòrum, qu'ai oblidat de regularizar sus las autres formes). La question demòra çiqueta pertocant los noms manlevats dirèctament al latin : perqué

- Vènus, sinus, utèrus, e pas maximum, minimum, quòrum, fòrum ? Me sembla azardós coma causida.
- p 964 **reexpedir** (e non **reexpediar*)
- p 985 **reveire** 2
completar :
al-reveire *nm*
al reveire ! *interj*
- p 992 apondre (veire explica çai-sota)
rocin *nm*
rocinanta *nf*
rocinet *nm*
rocinier *nm*
- p 993 Transportar lo prenom **Rodomont* a la pagina 992 e l'escriure **Ròdamont** en sobre çò ja escrich corregtament que ne son los derivats :
Ròdamont *n pr m*
ròdamont *nm*
ròdamontada *nf*
- p 996 *ronséncia : corregir en **roncència**
- p 997 **rosat, -ada** *adj e nm* tanben
- p 998 modificar (en seguida d'una remarcia d'Idali Vera Grau)
rossin 1 (espinars adobats) *nm*
rossin* 2 (caval) *nm*, veire **rocin
rossinanta* *nf*, veire **rocinanta
rossinièr* *nm*, veire **rocinier
Alibèrt mesclèt tot, **ròssa** e **rossin**, e donc totes los derivats.
Es **rocin** (< latin *runcinus*), e mencionat aital dins Lévy (roncin, veire rocin) que destria **rocin de ròssa**. Mentre que Raynouard dona que **rossi...** En mai sembla que i ague agut atraccion entre los dos (cf. Robèrt), donc complicat. Servar **rocin** segon Lévy (que dona en mai **rocinet**) o passar a la forma mai etimologica **roncin** ?
- p 1010 **Sanch Inian** (sab.) ~ **Sanch Inhan** (pop.) (< **Anian** ~ **Anhan**) *n pr*
Donèri que la formacion sabenta **Inian** (veire **Aniana**, pb identic, p 212)
Ad S. Agnianum (1205), de S. Aniano (1274), Sanct Aignan (1518), Saint Chinian (1567), Saint Chignan (1740), Saint Chinian (1771)
De reveire se fau remontar a la formacion sabenta ò pas ??
- p 1015 **sarasson** *nm* (e non **sarrasson*). Error d'Alibèrt coma nos o mencionèt Arvèi Quesnel (Etimologia FEW *seraceum*)
Setif (Argèria)
- p 1029 **sibornièr /cibornièr** ?? *nm* (i a las doas intradas... De reveire)
- p 1030 **Sidi Bel Abbès** (Argèria)
- p 1031 **Sidòbre** (Lengadòc, Tarn, 81) *n pr m* (localizacion oblidada)
- p 1031 **sifilis** *nf* (accent inutil sus **fi**, coma per **Anacarsis**, **sinus**).
- p 1033 **sindicat** 1 (associacion de defensa d'interèsses) (e non *interèsts)
- p 1034 levar **sirar v*, veire **cirar**. Lo remplaçar per :
sirar ~ eissirar *v*
sirada ~ eissirada *nf*

- (veire remarca complèta a **cirar** çai-sus p 385)
- p 1039** **solvent** (e non ***solvant** !), mai fòrma correguda a **dissolvent** p 489
- p 1047** **subrecòst** (manca l'accent sus o)
- p 1048** apondre : **subremé** *nm* (sobre + me, en psicanalisi)
- p 1050** apondre l'accent grèu au plural **successes**
- p 1051** levar ***suissèssa** (**liquor**) – es a sa bona plaça e amb sa bona ortografia
- p 1051** a « **soissessa** » – apondre la precision (**liquor**)
- p 1052** apondre
- superficia de contacte** *nf*
- superficiar** *v*
- p 1053** **subrejecion** *nf*, **subrejectiu**, **iva** *adj* (e non **surjectiu*, **surjeccion* resultant del marrit plec de recopiar lo francés en occitan per s'esparrhar de tot picar, mas que mena sovent a d'errors. Marrida tissa...)
- ***susfacia** *nf*, ***susfaciar** *v*, fran., veire **superficia**, **superficiar** (verb d'apondre)
- p 1056** **taisar** *v* (oblit !!)
- p 1058** **Tamanrasset** (**Argèria**)
- p 1060** intrada **tant**
- tant solament**
Tòrni dire mon sentiment sus lo destriament **tan** davant consonanta/**tant** davant vocala penecosament explicat per Alibèrt (gram + dic), que fa que seguir l'oralitat e que me sembla totalament indegit. O fasèm pas per **com/coma** (**com aquò** vs **coma vòles** ?!), perqué o faire per **tan/tant** ?
- p 1066** **tecnèci** *nm*
- p 1067** **telecopaire**, **-aira** *n*
- p 1067** **telecopiar** *v* (**o/ò**)
- ***tinctorial** *adj*, veire **tintorial**
- tintorial**, **-a** *adj* (levar lo *c*. Oblidèri d'aplicar la preconizacion del CLO de la simplificacion del grop consonantic **-nct** en **-nt**)
- p 1081** **toat ~ doat** *nm*
- p 1083** **tona 1** (**bota** ; **mesura de massa**) *nf* (completar per mai de clartat)
- p 1086** (tortièra 2) rectificar vertige en vertitge
- p 1087** (tortís 2) rectificar vertige en vertitge
- p 1088** apondre lo jonhent a **totes-poderoses**
- p 1099** **trescorrir** *v*
- ***treslús** *nm*, veire **treslutz** (error d'Alibèrt que m'a escapada)
- Donc completar :
- treslutz** *nm*, **treslus** (> **treslusir**)
- p 1104** trobar 2 (creacion literària) (e non literari)
- p 1105** **tròica** (< rus) *nf* (melhor que troïca)
- p 1106** **trucaluna** *n*
- p 1108** **tugar** *v* e derivats, veire **tuar** e derivats
- p 1110** apondre **tutú** *nm*
- p 1122** **veire 1** (**beure**)
- p 1130** es **aqueducte de Ròcafavor** e non **viaducte**...
- p 1140** **volp** *nf* (e non *nm*, evidentament !)

Vulpes es feminin en latin e mencionat coma tal dins Levy e Raynouard. Malaürosament marcat masculin dins Mistral e Alibèrt. Pasmens, segurament cauquilha de Mistral que dona doas citacions que mòstran plan qu'es feminin.

Annexe

- p 1149 airecèl (et non *airacèl) (mas l'intrada dins lo còrs dau diccionari es corrècta)
p 1149 **de las** enquèstas qu'avèm menadas
p 1156 **perrecariá** (e non perreANNÈXEcariá evidentament !! sabi pas d'onte sortís)

Bibliografia

- p 1160** centenats d'intradas (e non d'entradas)

OBLITS ELEMENTARIS

Doni aicí pas que las mancas anormalas, e mai pausen pas brica un problema ortografic. Perseguissi la lectura d'obratges dins l'amira de relevar de paraulas nòvas...e ne tròbi encara e totjorn. Tant coma en enquèstas sus lo terren. Seràn integradas a una segonda edicion se se fa.

Apondre

- p 166** **abansprojecte** *nm*
p 178 *acuolar* *v* e derivats, veire **acular** *v* e derivats
p 179 **adiccion** *nf*
adictiu, iva *adj*
p 191 sota l'intrada **aicí** a la bona plaça alfabetica :
 aicí-sèm *adv* o **aicí sèm** *loc adv* ?
p 198 **àlias** *adv* e *nm*
p 204 **amatorisme** *nm*
p 214 **antidopatge** *adj* (dels dos genres)
p 222 **aqueducte d'Ansíñhan** (Fenolhedà, Pirenèus Orientals, 66) *n pr m*
 aqueducte de Carpentràs (Provençà, Vauclusa, 84) *n pr m*
 aqueducte de Càstries (Lengadòc, Erau, 34) *n pr m*
 aqueducte de Mons (Provençà, Var, 83) *n pr m*
 aqueducte de Ròcafavor (Provençà, Bocas de Ròse, 13) *n pr m*
 aqueducte de Sant Clamenç (Lengadòc, Eraur, 34) *n pr m*
p 245 **audit** *nm*
p 249 (a auto)
 auto trucaira (~ tustaira) *nf*
p 249 **autocarri** *nm*
p 250 **autopublicacion** *nf*

	autopublicar <i>v</i>
p 251	avalida <i>nf</i> . Apondre :
	a l'avalida <i>loc adv</i>
p 257	badminton (< angl.) <i>nm</i>
p 292	bòc ~ bòck (gòt per cervesa) (< alem.) <i>nm</i>
p 295	bogés (del País de Bug, Girona, 33), -esa <i>adj</i> , -eses, -esas
	Bogés, -esa <i>n pr</i> , -eses, -esas
p 299	bombina <i>nf</i> (especialitat culinària)
p 306	bosigaud, -a <i>adj</i>
	Bosigaud, -a <i>n pr</i>
	De notar que gerir los noms de luòcs me foguèt quicòm de metodologicament difícil, essent que tracti lo territori tot, occitan coma francés. Ai explicat dins l'Introduccion la draia seguida (prefectura + caps de canton per tot departament, mai de detalhs per los departaments occitans, mai de detalhs per los lengadocians).
	Bosigas ni Valarauga deurián pas figurar dins lo diccionari...si que non supausariá d'i faire figurar totes los vilatjons occitans lengadocians tant gròsses coma aqueles dos... Es pas faire escòrna ni als Bosigauds ni als Valarauguecs : es de simpla cosina lexicografica. Encara un còp, faudriá un diccionari d'onomastica per Occitània tota, o per lo mens un per cada grand dialècte que degun fa evidentament.
	Essent que donèri aquestes dos noms, tant val integrar lo nom de sos abitants.
p 306	bosigaudada <i>nf</i> (galejada, istòria de nècis) : formacion trobada dins un <i>Armanac cетори</i> de la fin del siècle 19 (cf. martegalada qu'a lo meteis sens en Provença, cadun aguent son nèci de servici)
p 316	apondre : brigasc, a <i>adj e nm</i>
p 324	butanèu <i>nm</i>
	levar caligòt aprèp calinet (doblon mal plaçat)
p 358	cartografiar <i>v</i>
p 383	cigarretièr, -a <i>adj e n</i>
p 386	ciutadanetat <i>nf</i>
p 400	collectionnaire, -aira <i>n</i>
	cordam <i>nm</i>
p 416	conviatge <i>nm</i>
	conviatjaire, aira <i>n</i>
p 423	còrso <i>nm</i>
	* <i>corsò nm</i> , fran., veire còrso
p 411	(a conselh) Conselh Representatiu de la Joventut d'Òc (CRJOC) <i>nm</i>
p 416	convivéncia <i>nf</i> (curiosament absent de totes los diccionaris, mai Alem Surre-Garcia nos aprenguèt que foguèt creat en espanhòu, en 1954. Donc se lo concèpte èra en literatura dels trobadors, lo mot i èra pas !)
p 432	criptar <i>v</i>
p 432	criptografiar <i>v</i>
p 433	cròc <i>nm</i> (> acrocar, descrocàr, encrocàr) (apondre acrocar)
	descentelar <i>v (e/è)</i>
p 466	desfibrilhacion <i>nf</i>

- p 476** **desfibrilhador** *nm*
- p 488** **desralhador** *nm*
- p 493** **disjontar** *v*
- p 494** **dopar** *v (o/ò)*
- p 494** **dopatge** *nm*
- p 498** **dòxa** *nf*
*doxà *nf*, fran., veire **dòxa**
- Eco** *nm*
Eco *n prf*
ecò*, **Ecò*, fran., veire **eco, **Eco**
Totas las lengas romanicas emplegan **eco**, vesi pas perqué l'occitan se'n tendriá solament a **resson** (levat encara e totjorn au nom d'aquela fotuda distanciacions). Subretot dins lo lexic de la fisica...
- p 500** **ègo** *nm*
- p 519** **Endaia** *n pr* (**País Basc, Pirenèus Atlantics, 64**)
- p 531** **enriquesiment** *nm*
- p 531** **ensagista** *n* (dels dos genres)
- p 551** **escarabida** *nf* (mencionat a *escarabissa 1*, mas intrada oblidada)
- p 574** **esquinadèl** *nm*
- p 577** **apondre a estant 2 : estant que** *loc conj*
- p 590** **apondre : exfoliar** *v*
- p 593** **factibilitat** *nf*
- p 619** **fòcus (a la demanda d'Aurelian Bertrand dau Cirdòc)**
- p 623** **fòrasenat, -ada** *adj e n*
- p 628** **fòxterrièr (< angl.)** *nm*
- p 629** **francisme** *nm*
- p 660** **girofar** *nm*
- p 684** **icebèrg** *nm*
- p 688** **immiscir** *v pron*
- p 689** **imperfait** (leng. occid.) *nm*, veire **imperfach**
- p 695** **infantilisme** *nm*
- p 707** Remettre dans l'ordre alphabétique **ivernàs** et **ivernar** inversés
- p 710** **jembe** *nm* (instrument de percussion)
Es pas una manca flagranta mas puslèu l'escasença de rapelar la règla generala d'adpatacion dels mots estrangièrs. Es A. Bianchi que me pausèt la question en me donant l'etimologia (< mande *jembe*). Li respondèri : « *Me sembla que la tendéncia ara es de demorar au mai prèp dei lengas d'origina. Es una evolucion recenta (cf. lei noms propris dins Robert qu'a passat temps emplegava pas leis accents propnis a cada lenga e jamai marcava lo toponim dins la lenga d'origina). Donc per ieu, ja l'iniciala e pas dj.* »
- Pas seguir l'adaptacion francesa mas totjorn tornar a la lenga d'origina e adaptar a l'occitana en anant veire las solucions catalanas, italianas, espanhòlas. Ça que la, es pas sus aquò que la lenga occitana es en dangièr...**Radio*, **eurò*, **begonià*, son de formas ben mai grèvas per la qualitat de la lenga, tant coma lo site panoccitan e sas mostrosas **describeson*,

	*estallason, ponch *d'interrogason !!...
p 736	liberticida <i>adj e n</i> (dels dos genres)
p 741	lisibilitat <i>nf</i>
	lisible, -bla <i>adj</i>
p 743	lògo <i>nm</i>
	*logò/lògò <i>nm</i> , fran., veire lògo
	(rapelam que tot s'alinha logicament : àudio, auto, dinamo, esterèo, estilo, èuro, fòto, lògo, metèo, mètro, mòto, numèro, rodèo, vèlo, zèro, zòo
	... (e mai apèro se n' i a que vòlon defugir aperitiu !!)
p 750	macroscòpia <i>nf</i>
p 761	manequin <i>nm</i>
	manequinat <i>nm</i>
	marbolingaire <i>nm</i>
p 780	menhir ~ menir <i>nm</i>
p 786	<i>meu, meva pron e adj poss, veire mieu, mieuna</i>
p 786	miaulejaire, -aira <i>adj</i>
	miaulejar <i>v</i>
p 786	<i>mieu, mieva pron e adj poss, veire mieu, mieuna</i>
p 792	minorizacion <i>nf</i>
p 792	minorizat, -ada <i>adj</i>
p 800	monoespaci <i>nm</i>
	monopatin <i>nm</i>
p 808	apondre : mozarcian, a <i>adj e n</i>
p 815	nausural <i>nm</i>
p 829	obenc (tirant) <i>nm</i>
	obencadura <i>nf</i>
	obencatge <i>nm</i>
	obencar <i>v</i>
p 838	oquèi (< angl.) <i>nm</i>
	oquèi sul glaç <i>nm</i>
	oqueiaire, aira <i>n</i>
p 838	orbitar <i>v</i>
p 877	penalti <i>nm</i>
	*penaltí, fran., veire penalti
	(en mai, testimoniatge d'un papet que pronòncia amb la bona adaptacion a la fonologia de l'occitan, amb accentuacion sus la <i>a</i> e non sus la <i>i</i> finala. Quand la lenga es ben coneguda, l'adaptator seguís mecanicament la règla confòrma. Solets los marrits parlaires tenon fòrt e mòrt a *penaltí, *videò, *agendà, ...)
p 918	Pòrto Nòvo (Benin = Daomèi) e non Nigèria
p 924	preprograma <i>nm</i>
p 941	quitus <i>nm</i> (e non <i>quitús</i> ...)
p 963	recuolar <i>v e derivats, veire regular v e derivats</i>
p 964	reemetedor, -doira <i>adj e nm</i>
p 976	repatriat, -ada <i>adj e n</i>
p 992	rodèo <i>nm</i>
	*rodeò/ròdeò <i>nm</i> , fran., veire rodèo

p 1103	apondre : tripa òrba <i>nf</i>
p 1029	apondre sètge <i>nm</i> (sinonim de sèti)
p 1067	telecopiadoira <i>nf</i>
p 1067	telecopiadòr <i>nm</i>
p 1068	telèx <i>nm</i>
p 1095	trasvestiment <i>nm</i>
	trasvestir <i>v</i>
	trasvestisme <i>nm</i>
	trasvestit, -ida <i>adj e n</i>
p 1117	apondre : Val Dueira (Valadas occitanas, Itàlia) <i>n pr f</i>
p 1118	apondre : Val Susa (Valadas occitanas, Itàlia) <i>n pr f</i>
p 1118	valarauguenc, -a <i>adj</i>
	Valarauguenc, -a <i>n pr</i> (veire remarca çai-sus a bosigaud)
p 1130	Viaducte de Barajòl (Cantal, 15) <i>n pr m</i>
p 1134	apondre vinhiè(i)ra <i>nf</i>
p 1137	vistacort, a <i>adj e n</i>